

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE I NAUKU**

**BIRO ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA**



**Nastavni program**

**Prirodne nauke  
za II razred**

**Skoplje, 2021 godina**

## OSNOVNI PODACI O NASTAVNOM PROGRAMU

<b>Nastavni predmet</b>	<b>Prirodne nauke</b>
<b>Vrsta/kategorija nastavnog predmeta</b>	Obavezni
<b>Razred</b>	II (drugi)
<b>Teme/područja u nastavnom programu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Živa bića i njihova staništa</b></li> <li>• <b>Biljke koje cvjetaju</b></li> <li>• <b>Porijeklo, svojstva i primjena materijala</b></li> <li>• <b>Zemlja, Sunce i Mjesec</b></li> <li>• <b>Energija</b></li> </ul>
<b>Broj časova</b>	1 čas nedjeljno/72 časova godišnje
<b>Oprema i sredstva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flipčart (mala prenosiva tabla na kojoj se crta i piše), markeri, papir za crtanje, bojice, lenjir, makaze, ljepljivo, ljepljiva traka, kompjuter, projektor.</li> <li>• Kartonske kutije, prirodni biljni materijal (celer, cvijeće u vazi), drveće, lišće, trava, kamenčići, saksije, zemlja, zrna pasulja, leća, pšenica, plastične flaše, plastične čaše, vase, boje za hranu, plastelin.</li> <li>• Razni materijali: drvo, kamen, pamuk, vuna, svila, metal, plastika, guma, staklo, keramika, papir, stiropor, najlon i proizvodi od njih.</li> <li>• Gumeni lastiši, komadi različitog tekstila, tegovi, različite vrste papira, plastične čaše, metalne, plastične i drvene kašike, magnet.</li> <li>• Model Sunca, Zemlje i Mjeseca, poster ilustracija lunarna mijena, globus.</li> <li>• Klikeri/jojo, ping pong loptice, teniske loptice, loptice različitih veličina.</li> <li>• Papirna vjeternjača, propeler na vodi (igračka), baterija za auto - igračka, auto igračka sa solarnim panelom, sijalica, metalna kašika, staklena čaša, led, sladoled, čokolada, električni rešo, digitalni termometar, baterijska lampa, laser, olovka, gumica, providna plastika, staklena čaša/tegla, maramica, baterija, žice, prekidač, lampa, plakati za elektrane.</li> <li>• Radni listovi (prema udžbeniku/priručniku).</li> </ul>
<b>Normativ nastavnog kadra</b>	<p>Vaspitno-obrazovni rad u drugom razredu može izvoditi lice koje je završilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profesor razredne nastave, VII/1 ili VI/1 (prema MRK) i 240 EKTS;</li> <li>• diplomiran pedagog, VII/1 ili VI/1 (prema MRK) i 240 EKTS.</li> </ul>

## POVEZANOST SA NACIONALnim STANDARDIMA

Rezultati učenja navedeni u nastavnom programu vode ka sticanju sljedećih kompetencija obuhvaćenih sa područjem **Matematika i prirodne nauke** iz Nacionalnih standarda:

<i>Učenik/učenica zna i/ili umije:</i>	
III-A.28	koristiti osnovna naučna znanja za objašnjenje prirodnog svijeta;
III-A.30	organizirati i prikazati kvantitativne podatke u tabelama, grafičkim, dijagramima i skicama i interpretirati podatke iz različitih oblasti predstavljenih na različite načine;
III-A.34	razlikovati i klasifikovati supstance i povezati njihov sastav sa njihovim svojstvima;
III-A.43	da identificuje i istražuje pojave u živoj i neživoj prirodi;
III-A.46	opisati i analizirati osnovne fiziološke procese (njihovu ulogu i funkciju) koji se dešavaju u živim organizmima i prikazati ih slikama, šemama, dijagramima i jednačinama;
III-A.51	objasniti interakciju između čovjeka i životne sredine i identificirati pozitivne i negativne utjecaje čovjeka na životnu sredinu;
III-A.52	da shvate značaj i potrebu održivog razvoja i da kritički analiziraju situacije u kojima postoje sukobi interesa između potrebe za ekonomskim i tehnološkim razvojem i zaštitu životne sredine;
III-A.53	analizirati odnose između ekoloških, socijalnih i ekonomskih sistema od lokalnog do globalnog nivoa;
III-A.54	objašnjavati fizičke pojave i koristiti naučne koncepte u svakodnevnom životu;
III-A.57	diskutovati i analizirati različite oblike energije u prirodi, njihovu pojavu i transformaciju, procese prenosa i načine korišćenja u savremenoj civilizaciji;
III-A.58	analizirati i grafički prikazati svjetlosne pojave pomoću svjetlosnog zraka;
III-A.59	objasniti koncept električnog naboja i protoka struje kroz jednostavna strujna kola;
III-A.62	objasniti svemir i Sunčev sistem, karakteristike planeta, njihov relativni položaj i kretanje, s posebnim naglaskom na planetu Zemlju.
<i>Učenik/učenica razumije i prihvata da:</i>	
III-B.5	radoznalost, sistematicnost i inovativnost su ključni za razvijanje naučnoistraživačke misli.
III-B.8	svaka individua je odgovorna za čuvanje prirodne sredine u neposrednom okruženju i šire i treba razvijati ekološku svijest i djelovati u smjeru zaštite i održljivosti životne sredine.

Nastavni program uključuje i relevantne kompetencije i iz područja: **Digitalna pismenost, Lični i socijalni razvoj, Društvo i demokratska kultura i Tehnika, tehnologija i preduzetništvo.**

<i>Učenik/učenica zna i umije:</i>	
IV-A.2	da procjeni kada i na koji način je za rješavanje nekog zadatka/problema potrebno efektivno korištenje IKT;
IV-A.5	da odredi kakve informacije su mu/joj potrebne, da nađe, izabere i preuzme digitalne podatke, informacije i sadržaje;
V-A.6	da postavi ciljeve učenja i vlastiti razvoj i da radi na prevazilaženju izazova koji se javljaju na putu ka njihovom ostvarivanju;
V-A.7	da koristi vlastita iskustva kako bi olakšao učenje i da prilagodi vlastito ponašanje u budućnosti;
V-A.14	da sluša aktivno i adekvatno reaguje, pokazujući empatiju i razumijevanje za druge i da iskazuje vlastite brige i potrebe na konstruktivan način;
V-A.15	da sarađuje sa drugima u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, dijeleći vlastite stavove i potrebe sa drugima i uzimajući u obzir stavove i potrebe drugih;
V-A.17	da traži povratnu informaciju i podršku za sebe, ali i da daje konstruktivnu povratnu informaciju i podršku u korist drugih;
V-A.18	da istražuje, postavljajući relevantna pitanja s ciljem da otkrije probleme, da ih analizira i vrednuje informacije i prijedloge i da provjerava prepostavke;
V-A.19	da daje prijedloge, da razgledava različite mogućnosti i da predviđa posljedice s ciljem da izvodi zaključke i da donosi racionalne odluke;
VI-A.3	da formuliše i argumentuje svoje stavove, da sasluša i analizira tuđe stavove i da se s poštovanjem ponaša prema njima, čak i kada se ne slaže;
VI-A.5	da razumije razlike između ljudi po kojoj bilo osnovi (rodova i etnička pripadnost, uzrast, sposobnosti, socijalni status itd.
VI-A.6	da prepoznaje prisustvo stereotipa i predrasuda kod sebe i kod drugih i da se suprostavlja diskriminaciji;
VII-A.1	da povezuje saznanja iz nauka njihovom primjenom u tehnicu i tehnologiju i u svakodnevnom životu.
<i>Učenik/učenica razumije i prihvata da:</i>	
IV-B.1	digitalna pismenost je neophodna za svakodnevni život – olakšava učenje, život i rad, doprinosi širenju komunikacije, kreativnosti i inovativnosti, nudi razne mogućnosti za zabavu;
V-B.3	vlastita postignuća i dobrobit u velikoj mjeri zavise od rada koji sam/sama ulaže i rezultata koje sam/sama postiže;
V-B.4	svaki postupak koji preuzima ima posljedice za njega/nju ili za njegovu/njenu okolinu.
V-B.7	inicijativnost, upornost, istrajnost i odgovornost su važni za sprovođenje zadataka, ostvarivanje ciljeva i prevazilaženje izazova u svakodnevnim situacijama;
V-B.8	interakcija sa drugima je dvosmjerna – kao što ima pravo da traži od drugih da mu/joj bude omogućeno zadovoljavanje vlastitih interesa i potreba, tako ima i odgovornost da da prostor i drugima da zadovolje vlastite interese i potrebe;
V-B.9	zahtjevati povratnu informaciju i prihvatanje konstruktivne kritike vode ka ličnom napretku na individualnom i socijalnom planu;
VII-B.5	resursi nisu neograničeni i potrebno je odgovorno ih koristiti.

## REZULTATI UČENJA

Tema: **ŽIVA BIĆA I NJIHOVA STANIŠTA**

Ukupno časova: **12**

### Rezultati učenja

Učenik/učenica će biti sposoban/sposobna da:

1. identificuje, opisuje i razlikuje uslove za život živih bića;
2. identificuje članove lanca ishrane i da grupira živa bića koja sama stvaraju hranu ili se hrane gotovom hranom;
3. objašnjava važnost pošumljivanja, štednju vode, reciklažu, reupotrebu i smanjivanje otpada za zaštitu okoline.

Sadržaj (i pojmovi)	Standardi ocjenjivanja
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrste staništa (stanište, šuma, jezero, livada, bara)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificuje i opisuje različite uslove u različitim staništima (šuma, jezero, livada, bara)</li><li>• Prepoznaje lokalne životinje i biljke i njihova staništa.</li><li>• Nabraja biljke i životinje koje žive u šumi, jezeru, livadi i bari.</li><li>• Povezuje biljke i životinje sa konkretnim staništem.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lanci ishrane u staništu (biljke, biljojedi, mesojedi, svejedi, lanac ishrane)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objavljava kako biljke stvaraju hranu i nabraja šta je potrebno da bi mogla biljka da se hrani samostalno.</li><li>• Objavljava način ishrane kod biljojeda, mesojeda i svejeda.</li><li>• Nabraja članove lanca ishrane.</li><li>• Pretstavlja dijagram jednostavnog lanca ishrane.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Briga o okolini (pošumljavanje, štednja vode, reciklaža, reupotreba, otpad)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opisuje pozitivne i negativne uticaje čovjeka na okolinu.</li><li>• Objavljava važnost vode potrebne za život.</li><li>• Navodi primjere materijala koji mogu da se recikliraju i reupotrebljavaju.</li><li>• Prepoznaje načine brige za neposrednu okolinu i staništa.</li></ul>

### Primjeri za aktivnosti

- Kroz vizuelnu prezentaciju učenici se upoznaju sa šumom, jezerom, livadom i barom kao staništima, a zatim opisuju različite uslove života u njima.
- Učenici šetaju sa nastavnikom u blizini škole, posmatraju neposrednu okolinu i razgovaraju o lokalnim životnjama i biljkama i njihovim staništima.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, prave plakat za životinje i biljke koje žive u šumi, jezeru, livadi i bari.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, upoređuju biljke i životinje koje žive u različitim staništima: šumi, jezeru, livadi i bari.

- U radnom listu učenici ilustruju primjere biljaka i životinja koje žive na različitim staništima (na primjer: bor, jela, smreka, hrast, bukva, zec, vuk, lisica u šumi; riba, žaba, školjka, alge, vodene biljke u jezero; srna, zec, skakavac, leptir, zmija, trava, maslačak, bijeli rada na livadi; roda, žaba, trska, alge u bari).
- Učenici u radnom listu povezuju životinje i biljke sa staništem kojem pripadaju.
- Učenici sa kartonskom kutijom i prirodnim materijalom (na primjer: drveće, lišće, trava, kamenčići) dizajniraju 3D model šume, jezera, livade i bara.
- Učenici se kroz vizuelnu prezentaciju upoznaju sa biljkama i načinom na koji one stvaraju hranu. Zatim razgovaraju o tome što je potrebno da se biljka sama hrani.
- Učenici se kroz vizuelnu prezentaciju upoznaju sa članovima lanca ishrane i razgovaraju o njihovojoj povezanosti sa lancem ishrane.
- Učenici na radnom listu sa slikama predstavljaju dijagram lanca ishrane, počevši od biljke, biljojeda, svaštojeda i/ili mesoždera.
- Kroz vizuelnu prezentaciju učenici se upoznaju sa različitim ljudskim uticajima na staništa i diskutuju koji su uticaji pozitivni, a koji negativni (sjeća šuma - negativan uticaj, pošumljavanje - pozitivan uticaj, otpad/smeće - negativan uticaj, selekcija i reciklaza otpada - pozitivan uticaj, primjeri nerazumne potrošnje vode - negativan utjecaj i ušteda vode - pozitivan utjecaj).
- Učenici, podijeljeni u parove, ilustruju poruke o uštedi vode.
- Učenici, podijeljeni u male grupe, grupišu predmete za selekciju otpada u kutiji odgovarajuće boje (papir u plavoj kutiji, plastika u žutoj, a staklo u zelenoj kutiji). Dodatno grupišu baterije koje stavlja u manju kutiju, koju treba prazniti na za to posebno označenim mjestima (npr. na pijacama, tržnim centrima).
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, pronalaze rješenja za zaštitu staništa (rješavanje problemskog pitanja: Šta će se dogoditi ako se posječe jedno drvo, na primjer: hrast, koja bića će ostati bez staništa?).

#### Tema: **BILJKE KOJE CVJETAJU**

Ukupno časova: **10**

#### **Rezultati učenja**

Učenik/učenica će biti sposoban/sposobna da:

1. prepoznaje, imenuje i grupiše dijelove biljke prema njihovojoj ulozi;
2. objašnjava potrebu za vodu, svjetlost i toplotu za pravilni rast i razvoj biljke;
3. prepoznaje i objašnjava važnost korijena i stabla za prenošenje vode kroz biljku.

Sadržaja (i pojmovi)	Standardi ocjenjivanja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijelovi biljke  (korijen, stablo, list, cvijet, plod, sjeme, upijanje vode, prenošenje vode i hrane, stvaranje hrane)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepoznaje i imenuje dijelove biljke.</li> <li>Povezuje izgled dijelova biljke sa njihovom ulogom.</li> <li>Opisuje ulogu korijena za upijanje vode; stablo za prenošenje vode i hrane; listovi za stvaranje hrane; cvijet, plod i sjeme za dobijanje biljke.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Uslovi za rast biljke (svjetlost, toplota i voda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabraja uslove za rast biljke.</li> <li>Objašnjava kako utiču uslovi za rast na biljke (svjetlost i voda za stvaranje hrane, toplota za pravilan rast i razvoj biljke).</li> <li>Objašnjava potrebu za vodu kod biljaka i vezu između nedostatka vode i uvenuće biljaka.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prenošenje vode niz biljke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificuje dijelove biljke kroz koje se obavlja prenošenje vode.</li> <li>Opisuje kako se prenosi voda kroz biljke.</li> </ul>

#### Primjeri za aktivnosti

- Nastavnik prikazuje različite biljke vizuelnom prezentacijom, a učenici prepoznaju i imenuju dijelove biljaka.
- U školskom dvorištu učenici, podeljeni u grupe, identifikuju dijelove biljaka koje posmatraju.
- Nastavnik vizuelnom prezentacijom prikazuje različite biljke, a učenici vide ulogu korijena, stabljike i listova.
- Učenici na radnom listu samostalno povezuju dio biljke sa njegovom ulogom.
- Nastavnik vizuelnom prezentacijom prikazuje dijelove biljke, a učenici razgovaraju o njihovim ulogama (npr. korijen upija vodu, stabljika prenosi materije, list stvara hranu, cvijet privlači insekte, plod štiti sjeme i sjeme daje novu biljku).
- Kroz vizuelnu prezentaciju nastavnik demonstrira uslove za rast biljaka, a učenici diskutuju o njihovom uticaju (svjetlo i voda za stvaranje hrane, toplota za pravilan rast i razvoj biljke).
- Učenici, podijeljeni u male grupe, sade sjemenke biljaka u saksije (na primjer: pasulj, leću, pšenicu), uzgajaju biljke i posmatraju šta se dešava sa biljkama koje rastu u različitim uslovima (zalijevano/nezalijevano vodom, na svjetlu/mraku, na toplom/hladnom). Nakon nekog vremena donose zaključke na osnovu promjena koje su primijetili.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperiment upijanja vode kroz korijen biljke (na primjer: prenos obojene vode kroz stabljiku celera). Zajedno razgovaraju o tome šta se dogodilo sa celerom i zašto.
- Učenici na nastavnom listu ilustruju redoslijed kojim se voda prenosi iz korijena u listove.
- Učenici primjećuju promjenu u izgledu biljki (na primjer: ruža, lala, zumbul, ljubičica itd.) koje se stavljuju u vazu sa vodom i u vazu bez vode, ilustruju i diskutuju o razlozima takvih promjena.

Tema: **PORIJEKLO, SVOJSTVA I PRIMJENA MATERIJALA**

Ukupno časova: **12**

#### Rezultati učenja

Učenik/učenica će biti sposoban/sposobna da:

- razlikuje i klasifikuje različite materijale kao prirodne i vještačke;
- otkriva prisustvo i izraženost određenih svojstava kod različitih materijala;
- objašnjava kako primjena materijala zavisi od njihovih svojstava.

**Sadržaji (i pojmovi)**

**Standardi ocjenjivanja**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Prirodni i vještački materijali (materijali, drvo, kamen, pamuk, vuna, svila, metal, plastika, guma, staklo, keramika, papir, stiropor, najlon)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razlikuje materijale prirodnog i vještačkog porijekla.</li> <li>Klasificiše različite materijale prema njihovom porijeklu na prirodne i vještačke.</li> <li>Povezuje prirodni i vještački materijal s njegovim porijeklom.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Svojstva materijala (tvrdoća, elastičnost, upijanje vode, lomljivost, cijepanost, prozirnost, sjaj, provodljivost topote, magnetizam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificiže svojstva različitih prirodnih i vještačkih materijala.</li> <li>Povezuje određeno svojstvo s konkretnim materijalom.</li> <li>Pravi uporedbu stepena izraženosti/intenziteta određenog svojstva kod različitih materijala.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Primjena materijala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabraja različite primjene određenog materijala.</li> <li>Objašnjava suodnos između svojstava materijala i njihove primjene.</li> <li>Navodi predmete izrađenih od više različitih materijala.</li> </ul>

## Primjeri za aktivnosti

- Učenici prate vizuelnu prezentaciju i diskutuju o porijeklu materijala i klasificuju ih na prirodne i veštačke.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, posmatraju predmete izrađene od različitih materijala i određuju vrstu i porijeklo materijala.
- Svaki učenik ispunjava nastavni listić u kojem povezuje date prirodne materijale sa njihovim porijeklom.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, posmatraju različite prirodne i vještačke materijale i identificiraju njihova svojstva.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperimente koji istražuju tvrdoću različitih materijala (na primjer: stiropor, guma i drvo) koristeći čulo dodira, prave poređenje, a zatim rangiraju materijale prema tvrdoći.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperimente koji istražuju elastičnost različitih materijala (na primjer: lastiši od različite gume ili komadi različitih tekstila) u "fer" uvjetima, dok mjere njihovu dužinu nakon istezanja. Učenici tabelarno prikazuju rezultate mjerena, upoređuju i rangiraju materijale prema njihovoj elastičnosti.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperimente koji istražuju upijanje vode različitih vrsta papira iste veličine, uronjenih u jednaku zapreminu vode (svaki komad papira u zasebnoj posudi s vodom) u isto vrijeme, prilikom mjerena zapremina vode koja nije upijena. Učenici tabelarno prikazuju rezultate mjerena, upoređuju i rangiraju različite vrste papira prema upijanju.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperimente za ispitivanje toplinske provodljivosti različitih materijala (na primjer: metalna, plastična i drvena kašika stavljena istovremeno u čašu sa određenom zapreminom tople vode zagrijane na oko  $40^{\circ}\text{C}$ , nakon čega se čulom dodira detektuje stepen topline kašike). Učenici upoređuju rezultate i rangiraju materijale prema njihovoj toplotnoj provodljivosti.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, izvode eksperimente koji istražuju magnetizam različitih materijala (na primjer: metalne spajalice, novčići, metalni nakit, plastične kocke, komadi drveta, staklene perle, gumeni lastiši, itd.) na osnovu postojanja ili odsustva privlačnih sila između materijala i magneta.
- Učenici kroz igru *Recite predmet napravljen od ...* nabrajaju predmete napravljenih od određenog materijala.
- Učenici prate vizuelnu prezentaciju sa primerima različitih materijala i diskutuju o tome gdje se materijali koriste u svakodnevnom životu i zašto (npr. staklo se koristi za izradu prozora jer je tvrdo, ne upija / propušta vodu, prozirno je; metal se koristi za pravljenje posuđa jer je tvrd, ne upija / ne propušta vodu, nije lomljivo, provodi toplotu itd.).
- Svaki učenik popunjava radni listić u kojem povezuje dijelove zadatog predmeta sa odgovarajućim materijalom od kojeg su izrađeni.

**Tema: ZEMLJA, SUNCE I MJESEC**Ukupno časova: **12****Rezultati učenja**

Učenik/učenica će biti sposoban/sposobna da:

1. identificuje Sunce kao najbližu zvijezdu do Zemlje i da povezuje sa promjenom godišnjih doba i njihovih karakteristika;
2. objašnjava pojavu dana i noći kao posljedicu kretanja Zemlje oko svoje ose;
3. objašnjava pojavu sjene i povezuje promjenu sjene sa promjenom položaja Sunca na nebu;
4. opisuje Mjesec kao nebesko tijelo i da prepoznaje i opisuje mjesečeve mijene;
5. navodi strane svijeta i određuje položaj Sunca na nebu.

Sadržaji (i pojmovi)	Standardi ocjenjivanja
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dan i noć</li><li>• Strane svijeta</li><li>• Sjene  (dan, noć, Zemlje, Sunce, nebo, svjetlost, toplota, mrak, Zemljina rotacija, Zemljina osa, strane svijeta, istok, zapad, sjever, jug, sjena)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificuje Sunce kao zvijezdu.</li><li>• Prepoznaje Sunce kao najveći izvod svjetlosti i topline za Zemlju.</li><li>• Prepoznaje noć kao odsustvo sunčeve svjetlosti.</li><li>• Modelom objašnjava kretanje Zemlje oko svoje ose (Zemljina rotacija) kao razlog za pojavu dana i noći.</li><li>• Navodi strane svijeta.</li><li>• Pravi vezu između strane svijeta i položaj Sunca na nebu.</li><li>• Identificuje sjene i povezuje promjene sjene u toku dana sa položajem Sunca.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Godišnja doba  (proljeće, ljeto, jesen, zima)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelom opisuje kretanje Zemlje oko Sunca.</li><li>• Opisuje karakteristike četiri godišnjih doba.</li><li>• Pravi vezu između kretanja Zemlje oko Sunca i različitih godišnjih doba.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mjesec  (Mjesec, mjesečeve mijene/faze, prva četvrtina, puni mjesec, treća četvrtina, mladi mjesec)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelom objašnjava kretanje Mjeseca oko Zemlje.</li><li>• Opisuje Mjesec kao nebesno tijelo koje sija radi osvjetljenja od Sunca.</li><li>• Nabrala i opisuje mjesečeve mijene/faze koje se ponavljaju svakog mjeseca istim redoslijedom.</li></ul>

**Primjeri za aktivnosti**

- Učenici prate vizuelnu prezentaciju koja identificira zvijezde kao svjetleća nebeska tijela i Sunce kao zvijezdu najbližu Zemlji.
- Učenici, podijeljeni u male grupe, dobijaju ilustrovani materijal iz različitih izvora svjetlosti i topline (baterijska lampa, sijalica, svijeća, šibica, Sunce) i identificuju najveći izvor.
- Učenici posmatraju kretanje Zemlje oko svoje ose pomoću vizuelne prezentacije ili modela, a zatim razgovaraju o pojavi dana i noći.

- Učenici igraju ulogu (Sunce i Zemlja) i objašnjavaju kretanje Zemlje oko svoje zamišljene ose kao razlog nastanka dana i noći.
- Učenici posmatraju prividno kretanje Sunca iz školskog dvorišta tokom dana, razgovaraju o položaju Sunca na nebu (jutro, podne, popodne) i povezuju ga sa stranama svijeta.
- Učenici u parovima (jedni na drugima) crtaju svoje konture sjena u različito doba dana i povezuju promjene (položaj i veličinu) sjena sa različitim položajima Sunca na nebu i stranama sveta.
- Učenici na ilustrovanom nastavnom listu prepoznaju godišnja doba i razgovaraju o njihovim karakteristikama.
- Učenici posmatraju kretanje Zemlje oko Sunca pomoću vizuelne prezentacije ili modela, a zatim razgovaraju o uzroku godišnjih doba.
- Učenici posmatraju kretanje Mjeseca oko Zemlje pomoću vizuelne prezentacije ili modela, a zatim razgovaraju o mjesecевим mijenjama.
- Učenici popunjavaju ilustrovani radni list u kojem imenuju i slažu mjeseceve mijene.
- Učenici prate različite oblike/faze Mjeseca tokom mjesec dana, ilustrirajući ih u svojim bilježnicama i zajedno razgovarajući o njima.

Tema: **ENERGIJA**

Ukupno časova: **26**

### Rezultati učenja

Učenik/učenica će biti sposoban/sposobna da:

1. objašnjava energiju kao neophodnu za kretanje ili promjena nečega i prepoznaće načine za njen dobijanje;
2. prepoznaće toplotu kao energiju koja zagrijeva, načine njenog dobijanja i promjene koje nastaju pri zagrevanju;
3. povezuje temperaturu sa toplotom;
4. opisuje svjetlost kao uslov za gledanje nečega i objašnjava putovanje svjetlosti i razloge za pojavu sjene;
5. objašnjava značenje električne energije u svakodnevnicama i navodi mjeru za zaštitu i štedenje.

Sadržaji (pojmovi)	Standardi ocjenjivanja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energija (energija, zagrijevanje, osvjetljivanje, baterije, gorivo, sagorijevanje)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objavljuje energiju kao uslov da se radi nešto (da se kreće ili da se promjeni nešto).</li> <li>• Prepoznaće načine na kojima se dobija energija (zagrijevanje, osvjetljavanje, sagorijevanje goriva).</li> <li>• Daje primjere za različite izvore energije (Sunce, baterija, gorivo, vjetar, voda i sl.).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplota (toplota, gorivo, gas, nafta, ugalj, trenje, isparivanje, toplje/hladnije tijelo, temperatura, termometar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificira toplotu kao energiju koja zagrijava tijela i predmete.</li> <li>• Povezuje gorenje goriva (gas, nafta, drvo, ugalj) i trenje dva predmeta jedan s drugim dobijanjem toplote.</li> <li>• Opisuje promjene (topljenje i isparavanje) koji nastaju pri zagrijevanju.</li> <li>• Objavljuje kako su povezani temperatura i toplota tijela.</li> <li>• Mjeri, očitava i upoređuje temperature digitalnim termometrom.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svjetlost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepoznaće svjetlost kao energiju koja nam omogućava gledanje nečega.</li> <li>• Daje primjere za svjetlosne izvore.</li> <li>• Objavljuje kako putuje svjetlost.</li> </ul>

(svjetlost, svjetlosni izvori, sjena, prozirna tijela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava razloge za pojavu sjene.</li> </ul>
• Električna energija (elektirčna energija, baterija, žice, prekidač, sijalica, strujno kolo, elektrane, hidrocentrala, termocentrala, vjetrenjača, solarni paneli, solarna centrala)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepoznaje električnu energiju kao energiju koja omogućava da rade neki uređaji (prepoznaje električnu energiju kao energiju koja omogućuje rad nekih uređaja (kreću se, zagrijevaju se, emituju zvuk ili sijaju).</li> <li>Nabrala uređaje koji rade koristeći električnu energiju.</li> <li>Prepoznaje mjerne za pozornost i pravilno rukovanje sa električnim uređajima u domaćinstvu i prepoznaje opasnost od nepravilnog rukovanja sa električnim uređajima i strujnog udara.</li> <li>Objašnjava strujno kolo kao stazu kojom se prenosi električna energija.</li> <li>Prepoznaje i imenuje elemente najjednostavnijeg/prostog strujnog kola (baterija, žice, prekidač, sijalica) i objašnjava njihovu funkciju.</li> <li>Nabrala različite elektrane kao proizvoditelji električne energije, a baterija kao uređaj u kojem je skladirana električna energija.</li> <li>Navodi primjere za štednju energije.</li> </ul>

#### Primjeri za aktivnosti

- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, kroz istraživanje otkrivaju razloge za nastanak određenih pokreta i promjena (okretanje papirne vjetrenjače, propeler na vodi - igračke, kretanje automobilske igračke na baterije ili solarni panel, sijalicu).
- Kroz vizuelnu prezentaciju nastavnik prikazuje kretanje i promjene tijela (osvjetljenje, zagrijavanje i sl.) uzrokovane različitim vrstama energije, a zatim učenici razgovaraju o razlozima kretanja i promjena tijela.
- Učenici popunjavaju radni list u kojem identifikuju različite izvore energije, a zatim zajednički provjeravaju tačnost datih odgovora.
- Nastavnik demonstrira zagrijavanje raznih predmeta (metalna kašika sa plamenom ili topлом vodom, čaša tople vode, radijator/rešo), a zatim razgovara sa učenicima o energiji koja zagrijava predmete/tijela.
- Učenici prate vizuelnu prezentaciju kroz koju se upoznaju sa različitim gorivima kao izvorima toplote. Zatim, kroz diskusiju, povezuju sagorevanje goriva sa stvaranjem toplote.
- Učenici popunjavaju radni list u kojem identifikuju različita goriva kao izvore toplote, a zatim zajednički provjeravaju tačnost datih odgovora.
- Nastavnik demonstrira promjene u zagrijavanju (topljenje leda, sladoleda, čokolade i sl. i isparavanje vode), a učenici prepoznaju i imenuju promjene.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, digitalnim termometrom mjeru temperaturu raznih tijela i materija (vazduh, voda, itd., temperatura tijela) i razvrstavaju dobijene mjerne tijela/materije prema stepenu zagrijanosti..
- Učenici posmatraju ista tijela/predmete u mračnoj, djelimično osvijetljenoj i svjetloj prostoriji, zatim raspravljaju o promjenama (ne vide, vide siluetu i vide tijelo u različitim bojama) u tijelima/predmetima i identificiraju svjetlost kao energiju koja nam omogućava da ih vidimo.
- Nastavnik vodi razgovor sa učenicima o različitim izvorima svjetlosti (Sunce, munja, svijeća, lampa, blic, baterijska lampa, reflektor itd.).
- Učenici popunjavaju radni list u kojem identifikuju izvore svjetlosti, a zatim zajednički provjeravaju tačnost datih odgovora.

- Uz pomoć demonstracije (sa baterijskom lampom, laserom, sijalicom od telefona) nastavnik predstavlja put svjetlosti, a zatim učenici diskutuju o putu svjetlosti.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, istražuju nastajanje sjena od različitih predmeta (olovka, gumica, prozirna plastika, staklena čaša/tegla, maramica, sveska itd.).
- Učenici popunjavaju radni listić u kojem identificuju uređaje koji za svoj rad koriste električnu energiju, a zatim zajednički provjeravaju tačnost datih odgovora.
- Nakon gledanja vizuelne prezentacije, učenici vode diskusiju kako bi zaključili da električna energija omogućava stvarima da se kreću, da svijetle, da emituju zvuk, da se zagrijavaju itd.
- Učenici popunjavaju radni list u kojem prepoznaju ispravno i neispravno rukovanje električnim uređajima, a zatim zajednički provjeravaju tačnost datih odgovora.
- Nastavnik uz pomoć modela upoznaje učenike sa elementima najjednostavnijeg (prostog) strujnog kola: baterija, žice, prekidač, sijalica. Učenici popunjavaju ilustrovani radni list u kojem imenuju osnovne dijelove strujnog kola: baterija, žice, prekidač, lampa.
- Učenici, podijeljeni u male grupe/parove, povezuju dijelove u jednostavno kolo (baterija, žice, prekidač, lampa) i razgovaraju o funkciji svakog od njih.
- Uz pomoć vizuelne prezentacije, nastavnik upoznaje učenike sa različitim elektranama (vjetrenjača, hidroelektrana, termoelektrana, solarni panel, itd.) i razgovara sa učenicima o načinu dobijanja električne energije u njima.
- Učenici popunjavaju ilustrovani radni list u kojem povezuju elektrane sa resursima koji se koriste za proizvodnju električne energije u njima (hidroelektrana - voda, termoelektrana - gorivo, vjetrenjača - vjetar, solarni paneli - sunčeva svjetlost), a zatim zajednički provjeravaju tačnost od odgovora. Zatim kroz diskusiju identificuju resurse i posljedice njihovog korišćenja za dobijanje električne energije (hidroelektrana - voda: reke i jezera se mijenjaju i smanjuju; termoelektrana - gorivo: ugalj iz rudnika kopa se u planinama i zagađuje vazduh tokom gorenja; vjetrenjača - vjetar: ako nema vjetra neće biti struje; solarna elektrana - sunce: ako nema sunca neće proizvoditi električnu energiju).
- Učenici diskutuju o potrebi i načinima uštede električne energije u kući i okolini.

## INKLUZIVNOST, RODOVA RAVNOPRAVNOST/SENZITIVNOST, INTERKULTURNOST I MEĐUPREDMETNA INTEGRACIJA

Nastavnik osigurava inkluzivnost uključivanjem svih učenika u sve aktivnosti tokom sata. Pritom omogućava svakom djetetu da bude kognitivno i emocionalno angažirano korištenjem odgovarajućih pristupa (individualizacija, diferencijacija, timski rad, podrška saučenika). Prilikom rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju, primjenjivati individualni obrazovni plan (sa prilagođenim ishodima učenja i standardima ocjenjivanja) i, kad god je to moguće, koristi dodatnu podršku drugih lica (ličnih i obrazovnih asistenata, obrazovnih medijatora, tutora, volontera i profesionalaca iz škola sa resursnim centrima). Redovno prati sve učenike, a posebno one iz ranjivih grupa, kako bi mogao na vrijeme uočiti poteškoće u učenju, ohrabriti ih i podržati u postizanju rezultata učenja.

Prilikom realizacije aktivnosti, nastavnik se podjednako odnosi i prema dječacima i djevojčicama, vodeći računa da im ne dodijeli rodove stereotipne uloge. Prilikom formiranja radnih grupa, nastojte obezbijediti balans u odnosu pola. Prilikom odabira dodatnih materijala u nastavi

koristiti ilustracije i primjere koji su rodovo i etnički/kulturološki senzitivni i potiču rodovu ravnopravnost, odnosno promoviraju interkulturalizam (na primjer: u tekstuálnim zadacima se koriste imena karakteristična za pripadnike različitih etničkih zajednica i pazi se da se muški i ženski likovi ne povezuju sa rodovim stereotipnim ulogama).

Kad god je to moguće, nastavnik koristi integraciju tema/sadržaja/koncepta u planiranju i realizaciji nastave. Integracija omogućava učenicima da uključe perspektive drugih nastavnih predmeta u ono što proučavaju i da povežu znanja iz različitih oblasti u jednu cjelinu.

## OCJENJIVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA

Kako bi omogućio učenicima da postignu očekivane standarde ocjenjivanja, nastavnik kontinuirano prati aktivnosti učenika tokom nastave i učenja i prikuplja informacije o napretku svakog učenika. Za učešće u aktivnostima učenici dobijaju povratnu informaciju koja ukazuje na nivo uspješnosti u realizaciji aktivnosti/zadatka i daju se pravci za unapređenje (formativno ocjenjivanje). U tu svrhu nastavnik prati i ocjenjuje:

- usmeni odgovori na pitanja nastavnika ili drugova iz razreda;
- pridones u izvođenju zaključaka;
- radni listovi;
- praktične izrade povezane sa standardima;
- domaći zadaci;
- odgovori na kvizove (kraći tekstovi) koji su dio poučavanja.

Poslije završavanje učenja svake teme učenici dobijaju sumativnu ocjenu u vidu opisa standarda za ocjenjivanje. Sumativna ocjena se izvodi od napredovanja konstatirana sa različitim tehnikama formativnog ocjenjivanja.

<b>Početak implementacije nastavnog plana i programa</b>	školska 2022/2023 godina
<b>Institucija / nosilac programa</b>	Biro za razvoj obrazovanja
<b>Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list Republike Sjeverne Makedonije“ br. 161/19 i 229/20) ministar obrazovanja i nauke odobrio je nastavni program za predmet Prirodne nauke za II razred.</b>	br. _____ _____ godina  Ministarka za obrazovanje i nauku, Mila Carovska

